



**small business
development**

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOMO YA XIKOMBELO

N'wamabindzu wo titirha/N'wamabindzuyexe na (munhu) **vatirhi va swa vutumbuluxi**

Mali ya Xintshunxo ya Swiyenge swa Vutshila bya swo Voniwa, Vutshila bya swa Mavoko, swo Dizayina na Xiyenge xa swilo swo Yingiseriwa no Voniwa

MFANELO

Swiyenge leswi ku kongomisiwaka eka swona: Vutshila bya swo Voniwa, Vutshila bya swa Mavoko, swo Dezayina na swilo swo Yingiseriwa no Voniwa

Vaendli va swikombelo lava nga na mfanelo: Van'wabindzuyexe / van'wamabindzu vo titirha, vatirhi na vatirhela mitlawa yo hambanahambana, lava nga eka swiyenge leswi vuriweke laha henhla lava nga na ID ya Afrika Dzonga leyi nga enawini na Xitifikhethi xo Tliyara Xibalo.

SWILAVEKO SWA XIKOMBELO

- Fomo ya xikombelo leyi tatiweke no tlhela yi sayiniwa
- Papila ra Nsusumeto leri hlamuselaka leswi Covid 19 yi tshikeleriseke swona ntirho wa wena wa phurofexini/khamphani na tipulani ta wena ta nkarhi lowutaka. Papila leri a ri fanelanga ku hundza pheji yi 1.
- Mahungu ya Ntirho wa Phurofexini:
 - CV leyi kombisaka leswaku a wu ri eku tirheni ku sukela Mhawuri 2019.
 - Nyika vumbhoni bya ntirho wa wena wa phurofexini, xik. Xinepe xa ntirho wa wena , tilinki to ya eka webusayiti/mapheji ya mediya ya vanhu.
 - Rheferense leyi tsariweke yo huma eka tlilayente kumbe nhlango lowu faneleke wu tiyisisa leswaku u mutirhi eka swiyenge leswi longoloxiweke laha henhla na swikombiso swa ntirho wa wena.
 - Switatimente swa le bangi swa sweswi swa ku sukela Khotavuxika – Mhawuri 2020
- Matsalwa yo Landzelela Swilaveko:
 - ⊖ Khopi yo tiyisisiwa ya SAID ya muendli wa xikombelo rosungula
 - Xitifikhethi xa Munhu xo Tliyara Xibalo lexi nga enawini kumbe PHINI YA XIBALO
 - Matsalwa ya FICA (xik. Tiakhawunti ta masipala, papila ro huma ehosini)
 - Xihlambanyo xa vumbhoni lexi tatiweke xa Xintshunxo xa Covid -19 (thempuleyiti yi nyikiwile)



FOMO YA XIKOMBELO

VUXOKOXOKO BYA MUNHU

Vito Rosungula:

Xivongo:

Nomboro ya SAID:

Adirese ya Ndhawu:

Adirese ya Imeyili:

VUXOKOXOKO BYA SWA PHUROFEXINI/KHAMPHANI

Vito ra Khamphani/Vito ra Bindzu: _____

Nomboro ya Ntsariso wa Khamphani (loko swi fanela): _____

Nomboro ya Xibalo:

Xana u thola van'wana? INA/E-e loko ku ri ina, i vanhu vangani: _____ I vangani va nga vaakitiko va SA: _____

Ku sukela rini u karhi u endla bindzu/tirha: _____

Nyika tilinki to nghena eka webusayiti ya wena kumbe mapheji ya mediya ya vanhu (Facebook, Instagram sw.sw.):

Swimakiwankulu kumbe vukorhokeri:

Tikhasitamankulu: _____

MALI YO XAVISA/VUXOKOXOKO BYA MUHOLO

Xana muholo wa wena wa n'hweti na n'hweti a ku ri wihi ku nga se fika Nyenyankulu na le ndzhaku ka Nyenyankulu 2020?

U komberwa ku kombisa avhereji ku sukela eka tsevu wa tin'hweti ku fikela eka Nyenyankulu loko u nga kumi muholo wa nkarhi na nkarhi, na mali ya swixavisiwa ya tsevu wa tin'hweti endzhaku ka Nyenyankulu. U komberwa ku tata tafula leri nga laha hansi.

N'hweti	Ndzati 2019	Nhlangula 2019	Hukuri 2019	N'wendzambahala 2019	Sunguti 2020	Nyenyenyani 2020
Mali yo xavisa/Muholo						

N'hweti	Nyenyankulu 2020	Dzivamisoko 2020	Mudyaxihi 2020	Khotavuxika 2020	Mawuwani 2020	Mhawuri 2020
Mali yo xavisa/Muholo						

U komberwa ku nyika pswitatimente swa wena swa le bangi swa ku sukela Khotavuxika – Mhawuri 2020.

VUXOKOXOKO BYA NTIRHISO

Xana mitirhiso ya wena ya n'hweti na n'hweti ya bindzu hi yihi? U komberwa ku tata tafula leri nga laha hansi no engetela tiayitheme tin'wana.

AYITHEME	HAKELO
TIHAKELO LETI BOHIWEKE/TIHAKELO TO KA TI NGA KONGOMISI	



small business development

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Rhente	
Riqingho	
Data	
Swin'wana (u komberiwa ku kombisa)	
HAKELO YA MIXAVO	
Swin'wana (kombisa)	
NHLAYO	R

U komberiwa ku nyika Switatimente swa Mali swa 2019/20 kumbe Mafambiselo ya Tiakhawunti ya tin'hweti tinharhu leto hetelela.

VUXOKOXOKO BYA XINTSHUNXO XA COVID

Xana u kumile Xintshunxo xihhi kumbe xihhi xa Covid 19? INA/E-E

Loko ku ri INA, xana u humelerile? YINA/E-E

Loko ku ri E-E, u komberiwa ku nyika vumbhoni bya swikombelo swa wena na ku va swi ariwile _____

Loko ku ri INA u komberiwa ku kombisa laha u endleke kona xikombelo na loko u humelerile. _____

Xana u kotile ku kuma xintshunxo xihhi kumbe xihhi (rhente ya holodeyi sw.sw.)? U komberiwa ku tata tafula leri nga laha hanshi no engetela nkoka wa xintshunxo

AYITHEME	NKOKA
Rhente ya holideyi	
TERS	
UIF	
Loni	
Mpfuneto wa NAC	
Nkhuluko wa vu1 wa DSAC	
Nkhuluko wa vu2 wa DSAC	
Swin'wana (u komberiwa ku kombisa)	
NHLAYO	R

Xana u endla xikombelo xa mali muni: _____

Xana mali leyi u ta yi tirhisa yini: _____

NTIYISISO

Mina _____ wa _____ (Khamphani) ndzi tiyisisa leswaku ndzi tatile fomo leyi hi ndzexe na leswaku vuxokoxoko hinkwabyo lebyi nga endzeni ka fomo i byo lulama.



**small business
development**

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & culture

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Ndzi tiyisisa leswaku, loko ndzo kuma mali y Xintshunxo xa Covid 19 yo hakeriwa kan'we ntsena, ndzi ta sayina kontiraka na habu/ejensi naswona ndzi ta nyika xiviko hi mbuyelo wa mali loko ndzi komberiwile hi habu/ejensi.

Ndza tiyisisa leswaku mahungu hinkwawo lama nyikiweke i ya ntiyiso no lulama

Vito:

Xiyimo:

Nsayini:

Siku: